

SATB

# Châteaux en Espagne

poème: Émile Nelligan  
musique: Réjean Marois

Musique: Jean-Marc

*S.A.* *T.B.*

*J = 120*

**2** **3** *mf* *Je*

**2** **3** *mf* *Je*

**A** *C(SUS4)* *C7(SUS4)* *C7(SUS4)* *D7/G Abmaj9/C* *Ab6/C* *Abmaj9/C Ab6/C*

*rê - ve de mar-cher* *comme en con-quis-ta-dor*

*rê - ve de mar-cher* *comme en con-quis-ta-dor*

**11** *Bb6(SUS4)* *Bb6* *Bb6(SUS4)* *Bb6 D7/G Abmaj9/C Ab6/C* *Abmaj9/C Ab6/C*

*haus - sant mon la - ba - rum* *tri - om - phal de vic - toire*

*haus - sant mon la - ba - rum* *tri - om - phal de vic - toire*

**15** *B7* *Ab6*

*plein de fier - té fa - rouche et de va - leur no - toire*

*plein de fier - té fa - rouche et de va - leur no - toire*

**18** *Ab7(SUS4)/Bb* *Ab7(SUS4)/Bb*

*vers des as-sauts de vil - le aux tours de bronze et*

*vers des as-sauts de vil - le aux tours de bronze et*

## SATB

21 C(SUS4) C7(SUS4)

d'or. comme  
d'or. comme

25 **B** C(SUS4) C7(SUS4) C(SUS4) C7(SUS4) D⁹/G Abmaj⁹/C Ab⁹/C Abmaj⁹/C Ab⁹/C

un ro - yal oi - seau vau-tour ai - gle ou con - dor  
un ro - yal oi - seau vau-tour ai - gle ou con - dor

29 Bb⁶(SUS4) Bb⁹ Bb⁶(SUS4) Bb⁶ D⁹/G Abmaj⁹/C Ab⁹/C Abmaj⁹/C Ab⁹/C

je rêve de pla - ner au di - vin ter-ri - toire de  
je rêve de pla - ner au di - vin ter-ri - toire de

33 B⁹ brû - ler au so - leil mes deux ai - les de gloire à vou-loir dé-ro -

brû - ler au so - leil mes deux ai - les de gloire à vou-loir dé-ro -

37 solo alto  
Je ne suis

Ab⁹(SUS4)/Bb Ab⁹(SUS4)/Bb C(SUS4) C7(SUS4)

ber le ce - les - te Tré - sor  
ber le ce - les - te Tré - sor